

Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/13 i 80/13), utvrđuje se dodjela dijela sredstava privrednom društvu "Index" d.o.o. Gračanica, Branilaca Kule grada bb, Gračanica, JIB 4209299100007, iz oblasti metalne industrije u iznosu od 300.000,00 KM. Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa rokom otplate 49 mjeseci, nakon isteka grace perioda od 3 mjeseca, kamatnom stopom od 0,9% na godišnjem nivou i biće utrošena za nabavku mašine za obradu metala.

Ponudeni kolateral za obezbjeđenje kreditnih sredstava je:

- 1.) nekretnina upisana u ZK uložak broj 373, SP ČARDAČANI i to:
 - k.č. 310/4 u naravi KUĆIŠTE I DVORIŠTE I POSLOVNI OBJEKAT SPRATNOSTI P+O id j. P +1 namijenjenog u prizemlju za proizvodnju alata i sanitarija i prodajni prostor, a na spratu kancelarije i čajna kuhinja. Kućište sa dvorištem površine 449 m², u B-vlasničkom listu kao vlasnik navedene nekretnine upisano je pravo vlasništva u korist INDEX d.o.o. Doboj Istok Stanic Rijeka sa udjelom 1/1, u C-teretnom listu nema upisanih tereta.
- 2.) nekretnina upisana u ZK uložak broj 59, SP ČARDAČANI i to:
 - k.č. 307/9, u naravi POSLOVNA ZGRADA I EKONOMSKO DVORIŠTE Tuk, Ekonomsko dvorište površine 880 m²

U B-vlasničkom listu kao vlasnik navedene nekretnine upisano je pravo vlasništva u korist INDEX d.o.o. Doboj Istok Stanic Rijeka sa udjelom 1/1

- 3.) nekretnina upisana u ZK uložak broj 774, SP BLAŠKO VELIKO i to:
 - k.č. 123/2, u naravi Poslovni objekat spratnosti P+O i dj. namijenjenog u prizemlju za proizvodnju alata i sanitarija i prodajni prostor, a na spratu kancelarija i čajna kuhinja na parceli k.č. 123/2, sa kućištem i dvorištem, kućište sa dvorištem površine 933 m²

U B-vlasničkom listu kao vlasnik navedene nekretnine upisano je pravo vlasništva u korist INDEX d.o.o. Doboj Istok Stanic Rijeka sa udjelom 1/1.

Procjena vrijednosti nekretnina izvršena od strane vještaka građevinske struke Hodžić Namika, dana 23.11.2013. g. te je konstatovana vrijednost u iznosu od 680.000,00 KM.

Na gore navedenim nekretninama založno pravo će se upisati u korist Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

- 2.) Bjanko mjenice, sa ovlaštenjima za popunu istih, i platni nalozi pravnog lica INDEX D.O.O. GRAČANICA (po 6 kom.), vlastite mjenice, sa ovlaštenjima za popunu istih vlasnika/suđužnika pravnog lica Fahir Humić (1 kom.), polica osiguranja nekretnine od standardnih rizika osiguravajućeg društva vinkulirana u korist Ministarstva za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Korisnik kredita se obavezuje u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora zasnovati založno pravo na opremi koja se financira sredstvima kredita, u svrhu obezbjeđenja potraživanja po osnovu ugovora.

Svi instrumenti osiguranja iz ovog člana bit će deponovani kod Komisionara/Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) a kopije istih bit će dostavljene Ministarstvu uz potvrdu da su originali deponovani kod Banke.

II

Sredstva iz tačke I ovog Rješenja, utvrđena su u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (ekonomski kod 822600) - "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), a realizirati će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

III

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja izvršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava, u roku do 15 dana od dana objave Rješenja, izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.

Naknadu za obradu kreditnih zahtjeva, Banka će obračunavati i naplaćivati od korisnika kredita jednokratno u visini 0,6%. Isplata kredita će se vršiti na način utvrđen aktima Banke i u skladu sa Ugovorom o kreditu, Programom i ovim Rješenjem.

IV

U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava korisnik je dužan provesti odobrenu investiciju u cijelosti, te između ostalog dostaviti Ministarstvu i Banci Izvještaj o provođenju odobrene investicije sa prikazom očekivanih učinaka investicije, i to najkasnije do 6 mjeseci nakon dodjele sredstava.

V

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može postupiti po Rješenju, Banka će o istom informisati Ministarstvo.

VI

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-14-764-15/13

24. januara/siječnja

2014. godine

Mostar

Ministar
Erdal Trhulj, s. r.

215

Na osnovu člana 12. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/07) i člana 44. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

UPUTSTVO

O DOPUNI UPUTSTVA O PROCEDURI IZDAVANJA PRETHODNE SAGLASNOSTI PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PRIJE REGISTRACIJE ZA PROMET NAORUŽANJEM I VOJNOM OPREMOM

Član 1.

U uputstvu o proceduri izdavanja prethodne saglasnosti pravnim i fizičkom licima prije registracije za promet naoružanjem i vojnom opremom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/07) iza člana 3. dodaje se novi član 3a., koji glasi:

"Prometom tehnologijama koje su potrebne za razvoj, proizvodnju ili upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme kako je navedeno u Zajedničkoj listi vojne opreme mogu se baviti isključivo pravna lica koja su prethodno registrovana za proizvodnju i razvoj sredstava naoružanja i vojne opreme i koja posjeduju tehnologije i dokumentaciju ovjerenu od Ministarstva.

Član 2.

Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 12-02-3542/13
23. decembra 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Erdal Trhulj, s. r.

Na osnovu članka 12. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/07) i članka 44. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

NAPUTAK

**O DOPUNI NAPUTKA O PROCEDURI IZDAVANJA
PRETHODNE SUGLASNOSTI PRAVNIM I FIZIČKIM
LICIMA PRIJE REGISTRACIJE ZA PROMET
NAORUŽANJEM I VOJNOM OPREMOM**

Član 1.

U napatku o proceduri izdavanja prethodne suglasnosti pravnim i fizičkom licima prije registracije za promet naoružanjem i vojnom opremom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/07) iza članka 3. dodaje se novi članak 3a., koji glasi:

"Prometom tehnologijama koje su potrebne za razvoj, proizvodnju ili uporabu sredstava naoružanja i vojne opreme kako je navedeno u Zajedničkoj listi vojne opreme mogu se baviti isključivo pravna lica koja su prethodno registrirana za proizvodnju i razvoj sredstava naoružanja i vojne opreme i koja posjeduju tehnologije i dokumentaciju ovjerenu od Ministarstva.

Član 2.

Ovaj Napatuk stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 12-02-3542/13
23. prosinca 2013. godine
Sarajevo

Ministar
Erdal Trhulj, v. r.

Na osnovu člana 12. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/07) i člana 44. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

УПУТСТВО

**O DOPUNI УПУТСТВА О ПРОЦЕДУРИ ИЗДАВАЊА
ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ПРАВНИМ И
ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПРИЈЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗА
ПРОМЕТ НАОРУЖАЊЕМ И ВОЈНОМ ОПРЕМОМ**

Члан 1.

У упутству о процедури издавања претходне сагласности правним и физичком лицима прије регистрације за промет наоруђањем и војном опремом ("Службене новине Федерације БиХ", број 88/07) иза члана 3. додаје се нови члан 3а., који гласи:

"Прометом технологијама које су потребне за развој, производњу или употребу средстава наоруђања и војне опреме како је наведено у Заједничкој листи војне опреме могу се бавити искључиво правна лица која су претходно регистрована за производњу и развој средстава наоруђања и војне опреме и која посједују технологије и документацију овјерену од Министарства.

Члан 2.

Ово Упутство ступа на снагу нередног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 12-02-3542/13
23. децембра 2013. године
Сарајево

Министар
Ердал Трхуљ, с. р.

**FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA**

216

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

**O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA
OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU
POTICAJA PROIZVODNJI**

Član 1.

U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po Modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/13, 74/13 i 91/13), u poglavlju IV. USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI u odjelu a) PRAVO NA NOVČANU PODRŠKU, u članu 10. stav 1. tačka g) se "**briše**".

Član 2.

U članu 11. stav (1) u tački c) riječi: "**na teritoriju Bosne i Hercegovine**" zamjenjuju se riječima "**na teritoriju Federacije**".

Član 3.

U članu 26. stav (4) tačka e) mjenja se i glasi:
"kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja životinja kupljenih za tov, a za junad prodatu za klanje i ovjeren od strane nadležne veterinarske organizacije na mjestu dolaska u klaonicu, s brojem ušnih markica za svaku životinju, kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju."

Član 4.

U članu 28. stav (3) tačka g) mjenja se i glasi:
"kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja životinja prodatih za dalji uzgoj, a za telad prodatu za klanje i ovjeren od strane nadležne veterinarske organizacije na mjestu dolaska u klaonicu, s brojem ušnih markica za svaku životinju, kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju".

Član 5.

U članu 30. stav (3) tačka i) mjenja se i glasi:
"kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja životinja prodatih za dalji uzgoj, a za potomstvo (janjad/jarad) prodatu za klanje i ovjeren od strane nadležne veterinarske organizacije na mjestu dolaska u klaonicu, s brojem ušnih markica za svaku životinju, kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju".

Član 6.

U članu 31. stav (4) tačka c) mjenja se i glasi:
"kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja životinja kupljenih za tov, a za svinje prodate za klanje i ovjeren od strane nadležne veterinarske organizacije na mjestu dolaska u klaonicu, s brojem ušnih markica za svaku životinju, kao i kopiju svjedodžbe o zdravstvenom stanju".

Član 7.

U članu 32. stav (3) tačka i) mjenja se i glasi:
"kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja životinja prodatih za dalji uzgoj, a za prasad prodatu za